

**LEFAPHA LA THUTO LA GAUTENG
TLHATLHOBO YA MAKGAOLAKGANG**

**SETSWANA PUO YA BOBEDI
SEEMOGODIMO
(Pampiri Ya Boraro)**

DITAELO TSE DI TSHWANETSENG GO LATELELWA FA GO ABIWA MADUO
TSELA YA GO SEKASEKA MOKWALO O MOTELELE
SETSWANA PUO YA BOBEDI SEEMOGODIMO SELEKANYI SA TSHEKATSHEKO

KAROLO YA A

POTSO 1

	MAEMO 1	MAEMO 2	MAEMO 3	MAEMO 4	MAEMO 5
A. DITENG Go ikamanya le setlhogo. Tshwaragano ya ditemala. Boitlhamedi, tlhatlhamano ya ditiragalo	Go tswa mo setlhogong gotlhelele. Diteng tse di seng maleba e bile di se matlhagatlhaga. Dikakanyo tse di sa latelang e bile di kwadilwe ka tsela e e fosagetseng.	Go umaka setlhogo. Diteng di nyemisa moko. Boitlhamedi bo a tihaela. Tlhatlhamano ya ditiragalo tse di sa amaneng e bile di tihaela kgolagano.	Ikanmanyano e e riling le setlhogo. Tshearagano e e magareng ya dikakanyo. Boitlhamedi jo bo mo magareng.	Go ikamanya le setlhogo. Diteng di mosola. Tshwaragano e ntle ya dikakanyo. Tlhaloso e e nang le biotlhamdedi. Maiteko a mantle a tlhatlhamano ya ditiragalo.	Go ikamanya le setlhogo gotlhelele. Diteng di maleba tota. Tshwaragano e e fetisang ya dikakanyo. Booitlhamedi jo bo nang le tlhase ya phatsimo. Dintlha tse di kgodisang. Tlhatlhamano ya ditiragalo e e bopelelang kwa setlhoeng se se kgodisang.

15	1-3	4-6	7-9	10-13	14-15
B. KAGEGO Kgolagano ya ditemana. Matseno mmele le bokhutlo.	Gokwala fela ditemana ga di a kgaoganngwa. Ga go na matseno le bokhutlo. Ga go tatelano ya dikakanyo mo mmeleng.	Kgolagani e nnye ya ditemana. Dipolelo di na le dikakanyo tse dintsi. ga go na bosupi jo bo tthaloganyegang jwa matseno mmele le bokhutlo.	Bosupi jo b mo magareng jwa ditemaneng. Matseno mmele le bokhutlo tse di mo magareng.	Go na le bosupi jo bo rileng jwa kgolagano mo ditamaneng. Matseno, mmele le bokhutlo di fitlheletswe sentle.	Ditemana tse di tthaloganyegang. kgolagano ya ditemana e e kgodisang. Matsene mmele le bokhutlo di fitlheletswe mo go gaisang.
10	1-2	3-4	4-6	7-8	9-10
C. TIRISO YA PUO LE SETAELE	Mopeleto o o fosagetseng nako yotlhe. Tiriso ya mafoko ka tsela e e fosagetseng. Tlhokego ya matshwao a puiso.	Diphoso tse dintsi tsa mopeleto. Tlotlontshwe e e seng maleba. Tlhopo le tiriso e e bonolo ya mafoko e e sa ttholeng segalo se se maleba. Matshwao a puiso a a fosagetseng.	Diphoso tsa mopeleto tse di mo magareng. Tiriso le tthopho ya mafoko e e mo magareng. Tlotlontswe e e mo magareng. Diphoso tse di mo magareng tsa matshwao a puiso.	Diphoso tsa mopeleto tse di mmalwa. Tiriso le tthopho ya mafoko e e amogelesegang. Tlotlontswe e e maleba. Diphoso tse di mmalwa tsa matshwao a puiso.	Ga go na diphoso tsa mopeleto. Tlotlontswe e e gaisang. Tiriso le tthopho ya mafoko e e fetisang e bile e tthola segalo se se rileng Tiriso e e gaisang ya matshwao a puiso a a maleba
15	1-3	4-6	7-9	10-13	14-15
Palogotlhe 40					

TSELA YA GO SEKASEKA LEKWALO
SETSWANA PUO YA BOBEDI SEEMOGODIMO
SELEKANYI SA TSHEKATSHEKO

KAROLO YA B

POTSO 2

A.				
B. KAGEGO Aterese, ditumediso le bokhutlo jo bo nepagetseng. Popego e e nepagetseng ya lekwalo la semmuso / kgwebo kgotsa botsalano	Maemo 4 <u>Diphoso tse dikgolo mo dikarolong tse dintsi.</u> <u>Aterese e e nang le dikhutshwafatso gotsa matshwao a puiso. Go tlogela khoutu, letlha le mothalana wa setlhogo.</u> <u>Ditumediso le bokhutlo jo bo seng maleba.</u> Popego ya lekwalo la semmuso boemong jwa lekwalo la botsalano kgotsa popego ua lekwalo botsalano boemong jwa semmuso / kgwebo	Maemo 3 <u>Diphoso tse dinnye mo dikarolong tse di mmalwa.</u> <u>Aterese e e nang le dikhutshwafatso kgotsa matshwao a puiso. Go tllola letlha kgotsa lkhoutu. Go sa thalele setlhogo. Ditumediso le bokhutlo jo bo seng maleba.</u> Popego ya lekwalo la semmuso boemong jwa lekwalo la botsalano kgotsa popego ya lekwalo la botsalano boemong semmuso / kgwebo	Maemo 2 Aterese e e nang le dikhutshwafatso le matshwao a puiso. Go tloa mola fa go sa tshwanelang. Phoso ya tlhaka e kgolo mo bokhutlong. Tlhopho e e maleba ya popego. Diphoso tse dinnye tsa popego mola ga o a tloa fa o tshwanetseng go tloa gona	Maemo 1 <u>Go nepagala gotlhelele.</u> <u>Go ikamanya gotlhelele le popego e e nepagetseng.</u> Go nepagala gotlhelele. ikamanyo gotlhelele le popego.
Tshekatsheko 5	1	2	3-4	5
B. DITENG Go ikamanyoo le setlhogo	Go tswa gotlhelele mo setlhong. Diteng tse di seng maleba e bile di sa kgatlhise. Ntlha ya botlhokwa e sa tlhagisiwa	Go umaka setlhogo. Go tlhoka tihaloso. Go se atlege mo go fitlheleng maikaelelo.	Go ikamanya thata le setlhogo. Go atlega sentle mo go fitlheleng maikaelelo.	Go ikamanya gotlhelele le setlhogo diteng tse di maleba tota. Go atlega gotlhelele mo go fitlheleng maikaelelo

Tshekatsheko 10	1-2	3-5	6-8	9-10
C. TIRISO YA PUO Segalo se se siameng. Setaele. Kamano Tiriso le tlhopho ya mofoko. Matshwao a puiso. Popego ya ditemana	Go se nneng maleba gotlhelele kgotsa segalo se se sa itumediseng. Popego e e bokoa ya dipolelo le ditemana. Matseno le bokhutlo jo bo seng maleba. Go sa kgaoganngwe ga ditemana tsa mmele wa lekwalo.	Maiteko a a magareng a botswerere jwa go itse se batlegang. Bokhutlo jo bo sa kgaoganngwang le mmele. Dipolelo tse di sa felelang e bile di se na tatelano ya dikakanyo. Maiteko a sa fitlhelelweng mo ditemaneng tsa mmele wa lekwalo.	Setaele, kamano, tiriso le tlhopho ya mafoko a a maleba. Go atlega sentle ga botshwerere jwa go itse se se batlegang. Bokhutlo jo bo kgaogantsweng. Dipolelo tse di feletseng. Thefosano ya mefuta e e farologaneng ya dipolelo. Kagego e ntle. Tiriso ya puo e e farologaneng ya dipolelo. Kagego e ntle. Tiriso ya puo e e thaloganyegang e bile e s e na diphoso tsa popego.	
Tshekatsheko 5 Palogotlhe 20	1	2	3-4	5

TSELA YA GO TSHWAYA TSHEKATSHEKO YA MEKWALO E MENGWE YA TSHEDIMOSETSO E E MOSOLA (KWADISO UA BUKATSATSI, PEGELO, MEMORANTAMO, LENANE LA KOPANO, METSOTSO, TSA BOTSHELO JWA MOSWI, DIPHASALATSO).
SELEKANYI SA TSHEKATSHEKO

KAROLO YA C

POTSO 3

A. KAGEGO Popego e e nepagetseng jaaka e sedifadiwa ke sekao	<u>Maemo 4</u> Go se ikamanye le popego. Boleele jo bo fetileng kgotsa bo sa lekanela.	<u>Maemo 3</u> Go ikanganya go go magareng le popego. Boleele jo bo sa lekanelang.	<u>Maemo 2</u> Ikamanyo e ntle le popego. Boleele jo bo mogareng.	<u>Maemo 1</u> Ikamanyo gotlhelele le popego. Boleele jo bo nepagetseng.
Tshekatsheko 6	1	2-3	4-5	6
B. DITENG C. Go ikamanya le setlhogo.	Go se atlege mo go nneng maleba. Go tswa mo setlhogong ka makgetho a mantsi. Diteng tse di seng maleba e bile di nyemisa mooko. Go se fitlhelele maikaelelo gotlhelele.	Go tlhagisa setlhogo mme se sa kgomarelwe. Gos a atlege sentle go fitlhelela maikaelelo.	Go ikamanya le setlhogo mme go na le diphoso tse dinnye tsa go tswa mo setlhogong. Go atlega gogo mo magareng.	Go ikamanya le setlhogo gotlhelele. Diteng tse di maleba tota. Go fitlhelela maikaelelo gotlhelele.
Tshekatsheko 4	1	2	3	4
C. TIRISO YA PUO Segalo, setaeke, puo, mopeleto.	Tlhopo le tiriso ya mafoko a a fosagetseng. Tlhokegoo ya segalo. Diphoso tse dintsi tsa puo, mopeleto le matshwao a puo.	Tlhopo le tirisi ya mafoko e e sa tiholeng segalo se se maleba. Mokgwa o o fosagetseng wa puo, o o thibelang go thaloganngwa ga diteng.	Tiriso le tlhopo ya mafoko e e amogelesegang. Diphoso tse dinnye tsa puo, mopeleto le matshwao a puo.	Tiriso le tlhopo ya mafoko e e fetisang e bile e thola segalo se se rileng. Tiriso e e thaloganyegang yapuo, mopeleto, le matshwao a puo a a nang le diphoso tse dinnye.
Tshekatsheko 10 PALOGOTLHE 20	2	3-5	6-8	9-10

TSELA YA GO TSHWAYA TSHEKATSHEKO YA MOKWALO WA DIKAROLO TSE DIKHUTSHWANE TSA TSHEDIMOSO E E MOSOLA. (TELEKERAFO, MEMO, MELAETSA KA KHOPMPUTARA, DIPHASALATSO TSE DI AROGANTSWENG, GO TLATSA DIFOROMO, PUISANO)

SETSWAMNA PUO YA BOBEDI SEEMOGODIMO SELAKANYI SA TSHEKATSHEKO

A.				
B. KAGEGO Popego e e nepagetseng jaaka e sedifadiwa ke sekao.	Maemo 4 Go sa ikamanye le setlhogo le popego.	Maemo 3 Ikamanyo e e magareng le popego.	Maemo 2 Ikamanyo e ntle le popego.	Maemo 1 Ikamanyo gotlhelele. Popego E ntle.
Tshekatsheko 6	1	2-3	4-5	
C. DITENG. Ikamanye le setlhogo. Boleele jo bo lekanetseng.	Maemo 4 Go tswa mo setlhogong gotlhelele. Go se fitlhelele maikaelelo. Boleele jo bo feteletseng.	Maemo 3 Go tlhagisa setlhogo kwa ntle ga go atlega mo go fitlhelelang maikaelelo. Tlhamo e telele.	Maemo 2 Go ikamanya le setlhogo tota. Go fitlhelela maikaelelo. Boleele jo bo lekanetseng.	Maemo 1 Go ikamanya le setlhogo gotlhelele. Go fitlhelela maikaelelo sentle. Boleele jo bo siameng.
Tshekatsheko 4	1	2	3	4
D. TIRISO YA PUO Segalo se se nepagetseng, setaele, kamano, tiriso le tlhopo ya mafoko, mopeleto le popego.	Maemo 4 Popego le segalo se se seng maleba gotlhelele. Popego e e bokoa ya dipolelo, mopeleto le matshwao a puiso.	Maemo 3 Popego le setaele se se mo magareng. Dipolelo tse disa felelang e bile di tlhoka tatelano ya dikakanyo. Diphoso tse mo magareng tsa puo, mopeleto le matshwao a puiso.	Maemo 2 Popego le segalo se se siameng makgetho a le mantsi. Dipolelo tse di feleletseng mme go dirisitswe puo, mopeleto le matshwao a puiso a a siameng. Tiriso ya mefuta e e farologaneng ya dipolelo.	Maemo 1 Popego le segalo se se maleba gotlhelele. Mefuta e e farologaneng ya dipolelo tse di TSWAKANTSWENG. Tiriso e e tlhamaletseng le go tlhaloganyesega ya puo mme e na le diphoso tse dinnye tsa puo.
Tshekatsheko 10 PALOGOGTLHE 20	2	1-5	6-8	9-10